

D MAROLINI

dit moet bo le

768  
(2)

K24/ 12

Mislanger van vokana van Vatsonza

- \*1 Doma  
\*2 "He X'kelewa;"  
\*3 Ku jahisa magava  
\*4 "Nteku"  
\*5 Homa (Khorore)  
\*6 Tahoma (Mavumbavumbana)  
\*7 Mpifinyana (Ntshimbi)  
\*8 Ximvathna  
\*9 Ku swathana  
\*10 "Maho!"  
\*11 "Pa, pa, pa-a-a"  
\*12 Ku famba hi mavoko  
\*13 Xikhwita-khwitani  
\*14 Ku pinyuluka  
\*15 Ku pakanisa  
\*16 Ku yima hi nhloko  
\*17 Ku tumbelolana

- 831 {  
φ 18 Ho ja-ho ja  
φ 19 Ku hlambelo  
φ 20 Ku lwa hi mikhavi

- + 21 Ku phundlana (Ku lwa hi switluka)  
+ 22 Ku tlhontlha mimpfli  
+ 23 Ku qekanisa  
+ 24 Jejeje  
+ 25 Khadi

- 900 † 26 Nouva  
899 △ 27 M'chongolo

768.

2\*

K24/12

- 900 ≠ 28 Nekaluka java java  
8880 ✗ 29 Nwandewulani (Neikinyana)  
876 ⊕ 30 "Nghala yi dlava homu"  
876 ⊕ 31 Ku hlota  
8880 ✗ 32 X'tova-tovana  
900 ≠ 33 "He Jakop!"  
899 Δ 34 Nwampfokorho  
Rm/

- 876 ⊕ 35 Rhonge  
8880 ✗ 36 Nwemvumana  
8880 ✗ 37 Xitimela na mati  
899 Δ 38 Ku belana masindza — rec. 16/2/52  
still buy  
2nd version rec 6/1/53  
899 Δ 39 "Hi ta hi ta vona M'jimjan" — rec 6/1/53

\* Mitlangu leyi yi tsariwile.

PP-1-18 Mitlangu ya Vafana va Vatsonga. 46 x 7  
768 Games of Shangoan  
768 \$ 708 (2) Rito ro Rhanga boys OCT - 7 1948 18  
indexed K24/12 12p£1-2-6 D.P. Maralezi  
Vafana va Vatsonga va ni tinsaka-saka to  
tala ta mitlangu. Loko va ri ku riseni kumbe  
e hubyen'i kumbe e puweni. kumbe e  
mitirhweni ya tinsaka-saka va hungasa hi ku  
tlangu mitlangu ya vona. Hambi sweswi ku  
ngheneke mitlangu ya Silungu, mitlangu ya  
Sitsonga ya ha tlangu-iwa hambi ku ri swikolweni  
hambi switasini le'swinyingi laha ku nga ni  
Vatsonga.

Laha mitlangu leyi yi nga ha kumiwaka  
kona swinene hi le ka vafana la'va risaka  
swifuwo e nhoveni, ngopfu-ngopfu le  
"Mananga".

Mitlangu le'yi landaka ya Sitsonga yi  
sasekile ngopfu ni ku tsakisa; kambe ku  
pfuna ka yona lo'kukulu hi leswi yi nyikaka  
vafanae vusi-ya-ši-ya, ni vunghwazi, ni tipakani,  
ni ku tiyisela, ni vutthari, ni maitimba, ni  
vutshila, ni ku tiyisa swirho swa vona; ha  
kona mitlangu leyi yi nyika vafana  
vuhleka-hlekana ni ſinakulobye.

Muhlayi mwa matlangelo ya mitlangu  
leyi u ta vona leswaku yinwana ya yona ni le  
ka Valungu ni tinsaka tinwana yi kona. Kambe  
leswi a swi vuli leswaku na Vatsonga va.  
nga va va yi humile e ka Valungu ni le  
ka tinsaka timbe, kumbe vona e ka Vatsonga.

Swi nononhu ku hanganisa mitlangu  
hikwayo le'yi tlanguwaka hi vafana va Vatsonga.  
Kutani-ke mitlangu le'yi landaka hi yinwana  
ntsena ya le'yinyingi-nyingi le'yi tlanguwaka e  
matikwani ya Vatsonga. Mavito ya yona hi lawa:  
1. Dema.

Mitlangu prk. 1954. Stk Lib L 21-32

2. "He Š'kelewa!" K24/12
3. Ku Djahisa Magava.
4. "Ntekū."
5. Homa (Khoroto.)
6. Tšhemā (Mavumbhavumbhana.)
7. Mpfinyanu (Ntshimbi.)
8. Šimvatha.
9. Ku Swathana.
10. "Maho!"
11. "Pa, pa, pa, pa, pa-a-a."
12. Ku Famba hi Mavoko.
13. Šikhwita - khwitana.
14. Ku Pinyuluka.
15. Ku Pakamisa.
16. Ku Yima hi Nhloko.
17. ~~Djedjedje~~ Ku ~~Tumbelana~~.
18. Hodja-hodja.
19. Ku Hlambela.
20. Ku Iwa hi Mikhavi.
21. Ku Phundhlana (Ku Iwa hi Switluka.)
22. Ku ~~Thkontsha~~ Thontsha Mimpi.
23. Ku Gekanisa.
24. ~~Ku Tumbelana~~ Djedjedje.
25. Khadi.
26. Ntsuva.
27. M'tšhongolo.
28. Makulu kudjava-djava.
29. Nwandhewulana (Ntsikinyana.)
30. "Nghala yi Dlaya Homu."
31. Ku Hlota.
32. Štova-tovana.
33. "He Djakopo!"
34. Nwampfokorho.
35. Rhonge.
36. Nwamvumana.
37. Šitimela na Mati.
38. Ku Belana Masindza.
39. Hi ta hi ta vana Mdijmdjan.

Mitlangu leyi nga la' henhlā yi tlangiwa hi tindlēla to  
hambana-hambana e tindzhaweni le'ti hambaneke. Kambe e  
Nwalungwini wa tiko ra Transvaal — e Bvesa — mitlangu leyi  
yi tlangiwa hi tindlēla le'ti landzaka la hansi:—

I. Dema.

K24/12

Ntlangu lawu wu tlangiwa hi vanhu vambirhi, kumbe hi mabuthu mambirhi la'ya yimaka hi ku ſasamela ya langutene. Mpfhuta lo'wu nga ſikarhi ka mabuthu lawa wu lava ku va khume ra magoza. Buthu riwiwana ni riwiwana ri yima hi riſaſa hi ku salana e ndzhaku ri langute e, ka la'va phikizanaka na rona. Mutlangi wuniwana ni wuniwana u khoma rindi le'ro leha le'ri vatliweke ri tontswa swinene e makumu ka rona. Rindi leti ri vuriwa "rikhandjhu" kumbe "khandjhu". Loko vafana va yimile hi mukhuva wa kona, wuniwana wa la'va tlhelo riwiwana, u teka gwadi, kumbe khavatla, kumbe kwembe, kumbe thanga ra le hansi ra swimilana, a hoſa e ka valala va yena. Silo le'si ~~tthaviwaka lesi~~, ~~hi yona~~ ~~"dema"~~ hoſiwaka lesi, ~~hi yona~~ "dema". Se loko dema leyi yi ta hi ku khunguluka hi riviliu ~~le~~ le'rikulu, la'va tlhelo leti yi yaka e ka rona va hoſa tikhandjhu ta rona leswaku va yi tlhava: ku thanga ma-ga-phambheni wa rona a hoſa rikhandjhu; loko a hupa, ku hoſa /a/ nga hala ndzhaku ka yena, swi yisa sweswo. Swi vuriwa ſihoſa loko u tlhava dema le'yi nga tlhaviwa hi /a/ nga phambheni ka wenae: la'va ~~ur~~ tlhelo riwiwana va ta ku: "I tlhavisile." (Hakanyingi va vula hi rito le'ri rhukanaka.) L'a tlhaveke dema u fanele ku ~~ta~~ yi tsutsumela a ya yi tlakusa hi rikhandjhu le'mi yi tlhaveke, a yi yimisela e henbla ku komba valala va yena leswaku hakunene u yi tlhavile. Nakara A swi pfumetiwi leswaku voko ra yena ri tshuka ri khumbe dema leyi. Kutani loko ~~u~~ matlhavi loyi o na yi tlakusela e henbla ya se rikhandjhu, hi ku tika ka dema, ro hlomuka, la'va tlhelo riwiwana va to: "Thontswa!" kumbe "Nyondho-o-o!" Swi vula leswaku a nga yi tlhavanga. Se u fanele ku hoſa la'va ~~tlhelo~~ riwiwana. loko a yi tlhavile yi ko yi ~~humu~~

hi ~~tlhelo riniwana~~ <sup>4.</sup> ra dema phohla hi tlhelo  
 le'riwana ra dema, mutlhavi loyi u endlike  
 le'swi tsakisaka; se yena ni la'va yimaka na  
 yena va ta ku: "Phohlo-o-o!" ~~Naorhetriwa~~  
<sup>Māga-</sup>phambheni wa tlhelo riniwana na riniwana u  
 vuriwa "mu-orheli wa ndzilo"; hi yena mutlhavi  
 lo'nkulu. Loko dema yi tlhaviriile swinene, l'a  
 yi tlhaveke u fanele ku yi tlakusa hi rikhandjhu,  
 se a yi wisela e hansi hi ku hlomula ~~hlomula~~  
 rikhandjhu le'ri yi tlhaveke; se yena ni vanakulobye,  
 hi ku hatlisa va tsutsumela tlhelo le'riwana, va  
 ntsintsā ~~math~~ matlhelo ni valala va vona. Va  
 fanele ku ntsintsā matlhelo hi ku tsutsuma hi  
 rivilo leswaku valala va vona va nga ti tshuka  
 va hošile dema va nga si yimeka e vuginiwini bya  
 vona le'byintshwa. ~~Loko~~ ~~wanwana~~ dema yi  
 tlhaviriwa yi ~~yimile~~ ~~ti~~ nga khunguluki, la'va  
 tlhelo riniwana va ~~vitela~~, va ku: "Hayi! I golwa!  
 Loko dema yi tlhaviriwa yi nga si wa e hansi, ya  
 ha ri mpfhukeni, ya ha ri ni matimba ngopfu,  
 yi vuriwa "Nghevhu"; hi leswaku l'a yi tlhaveke  
 wendle swinene ngopfu. ~~No~~ ~~thathi~~ ~~wuniwana~~ loko  
 dema yi tlhaviriwa ya ha ri ni rivilo yi tshova  
 rikhandjhu ku salela "rivhavha", se mutlhavi a  
 ku: "Van Uvaho!" Na yena u tirthile swinene.  
 Se u fanele ku ya khoma rivhavha leri a tlakusa  
 dema ha rona; loko ri nga ~~klomata~~ thontswoki hi  
 leswaku u yi tlhavile. Se ku ntsintsīwa matlhelo.  
 Loko ku ntsintsiwile matlhelo ku hošiwa la'va ha  
 ku tlhavaka, ku ri karhi ku hlayiwa ku ri va  
 tlhave ka ngani. La'va hupaka va fanele ku  
 hoša dema e ka valala va vona leswaku va yi  
 tlhava. Se la'va rhangusha va tlhava ku fikela  
 nhlayo leyi ku nga pimiwa ku fika e ka yona, hi  
 vona va nga pyisa la'vanwana: se va yowetela la'va  
 pyisiweke, va ku: "Va dyile "sinyela!""

Ntlangu lowu wu tlangiwa hi vafana e  
rivaleni le'ri nga pimiwa. Laha rivala mi  
sungulaka kona ni laha ri hetelaka kona, ku ni  
tipakana leti vatsutsumi va nga faneviki ku ti  
tula. E pakani ni yo hetelaka ku yima mufana  
winiwe; e ka le'yo sungula ku yima vafana  
hitkavo la'va tlangaka ntlangu lowu, va langutene  
ni la yimeke swakwe, va Sašamerile, va ku  
~~sara~~ thwili lili.

Se la yimeke swakwe a vitana la' vaniwana,  
a ku : "He Skelewa!" <sup>sun</sup>, kumbe "Hye vo!"

Vona va ku : "He-e-e!" <sup>sun</sup>

Yena a tlhela a ku : "E ka niwina mi dya yini?" <sup>sun</sup>

Vona va hlamulat ~~la~~, va ku : "Hi dya masalana!" <sup>sun</sup>

Se a ku, futhi ~~"la yini?"~~

Se vo va ku : "Na inoahuva!"

A engeta a ku : "Tituku-ke?"

Vona va hlamula, va ku : "Ti dya vusokoti!"

Se a ku : "Ha hunisa?"

Vo va ku : "Hunisan!"

A tlhela a ku : "Ha khoma?"

Vona va ku : "Khomani!" loko va hete ku  
vula sweswo va sungula ku tsutsuma, va kongoma  
pukana leyi muvitani a yimile e ka yona. Se na  
yena muvitani a va hlanganisa. Va fanele ku  
tilangutela leswaka a ~~ng~~ tshuki a khoma  
winiwana wa vona; kambe va nga tshuki va  
hum buka va huma e rivaleni loko va ri kathi  
va tsutsuma. Loyi a khomiwaka u ta yima ni  
mukhomi wa kwe. Se va ta vitana va nivambithi,  
va endla tani hi le ku sanguleni, ~~va~~ va khoma  
winiwana. Se swi ta yisa sweswo, la'va vitaniwaka  
va ko va hela, ku sala winiwe ntsena. Se hi yena a  
nga ta ~~tb~~ tlhela a sungula ntlang ~~la~~ e masungulweni.

Ntlangu lowu, varisi va wu tsakela ngopfu hikwako lomu ku nga ni Vatsonga. Rigava i homu le'yikulu kumbe le'ya ha kulaka, le'yi lerhisiweke leswaku yi ta kota ku gadiwa. Hama Rigava ri bošeriwa "muhalu" loko ra ha ri rhole. Swi endliwa hi ku ngenisa rindi le'ti tontswisiweke swinene e mbhoveni ya nhompfu, ri tlhava ri ya humeleta e mbhoveni ya vumbirthi <sup>huleriwa</sup> ya nhompfu. Loko k'endliwile sweswo, ku ~~nghenisa~~ <sup>ringoti</sup> ringoti le'ni swuriweke swinene ri nghena laha ku bošiweke ri vuya ri bohiwa e nhawina ya rhole leri, ~~Ringoti leri, hi wo "mohala".~~ <sup>Ringoti leri, hi wo "mohala".</sup> ~~lowa loka~~ e sikarhi ka timhondzo ni lundza. Ringoti leri hi wona "muhalu". Mudjahi si wa rigava u khomeleta muhalu lowu loko a ri djahisa, ni ku ri yimisa, kumbe ku ri ~~djahisa~~ ha wona loka a swi lava.

Loko magava ~~ja~~ djahisiwa, ya fanele ku rhanga ya Bambherisiwa; se e ndzhaku ya "Bambhedjiwa", ~~leswaku ya yimisa swinene~~ hi leswaku va ya yimisa loko mitlhambi yi ri karhi yi famba. Se loko mitlhambi yi ri mpfukeni, wuniwana wa vadjahisa a ku: "Ally A y'suke!" Se ſ'endla ſibububu: a wa la waka: a rhanga la rhangaka: a sala pa salaka. Magava ya tsutsuma ya ri ~~karhi~~ karhi ya tsaputiwa hi mikhavi ~~ya~~ mponiwana, kumbe ya ſintomantomana, kumbe ~~yinwana~~ ya rišaka riwana. La'vo tiva ku gada swinene va tshiketa ni mihalulu, va tlakuséla ni mavoko e henbla, ku kombisa la'va saleke e ndzhaku leswaku vona i swigadi.

Mikarhi yinwana va phikizana hi ku djahisa timbhongolo ~~ku~~ ti ri toše, kumbe hi timbhongolo ni magava swi hlangene. A hi ku tsakisa ka swona ku vona loko magava kumbe ~~a~~ tidonki ti djaha, ritshuri ku ku mpoti!

Vafana va tlangu lowu nivusiku, e ſingamini kumbe e ku vonakaleni ka niweti. Tlangu lowu wu endleriwa ku tsakisa vatlangi va wona ni la'va nga ta hlayeriwa le'swi humeleleke iloko wu tlangiwa.

E ku sungaleni, vafana va teka tihlanga kumbe tinhī timbirhi, riniwe ri lehile<sup>ku tluja</sup> siyimu ſa munhu swinene, a tinhana ri komile swinene. Hi tinhī leti, vafana va endla ſihambano hi ku hingakanya tinhī le'ro koma e ka le'ro leha, va ri boha. E ndzha'ka swona va lava switlakati ni tinguvu ~~le'la~~ le'ta khale va ggokisa ſihambano leši, tani hi munhu, ſi va ni ſiggo, ni badji, hambi djasir, ni swambalo swiniwana. Munhu loyi wa ku kala nyama ni moyo, l'a endliſiweke sweswo, u vuriwa "nteku".

Se loko ntekue lowu w'endliſiwe sweswo, mufana wuniwe wa wu rhwala, a nga wu tlakuseki e henbla, a famba na~~wo~~ wo a ya ~~tumbelela~~ vahundzi-va-ndlela~~la~~ la'va fambaka ni ~~nesiku~~. Mufana loyi u tumbela e rihiyekeni ra ~~ndlela~~ e ſwihlahleni kumbe e mabyanyini la'ya tħumeke. Vafana-kulobye vona va ya yima kumbe ku tumbela e kaledyan, va yimela ku ~~la~~ hlalet~~la~~ le'swi nga ta humelela.

Loko munhu a tħuka a humelerile kusuhu ni mutumberi l'a kħomeke ntekue, mutumbereri u to, ſikaniwe, tlaku! a yima a tlakusela ~~ntekue~~ wa jena e henbla swinene, wu vonaka tani hi munhu lo'wo leha ku ringana ni mithi. Se mbuyangwana — mutumbereriwa — l'a ehleketa ka lescoaku i ſipuk leši a ſi vonaka, u to natidlaya hi ku tsutsuma! Mikarhi yiniwana u ta tħukumeta mindzħwalo leyi a yi rhwaleke hi ku tħava, a kuu pfoyo-o-o, a tsutsuma.

Se vafana la'va yimeleke ku tivonisa, va to na ba mafenza, va iwwi hleka! Nkarhi ~~wu~~ wuniwana vo ala va tumberile, toyea leti ri za ri ya fika e kaya hi mahika..... Kutaku laha ra ha hlayelaka la'va laha kaya le'swi ri humeleleke, vafana volavo ve ta ku bavhu! va rhwele swigotso leswi ri swi tħukumeteke. Se muti hikawo wa ta ku hiya-a-a, hi mafenza.

## 5. Homa (Khororo).

K24/12

Ntlangu lowu wu vitaniwa hi mavito lawa mambirhi, ya Homa kumbe Khororo. Wu tlangiwa hi ſintsandzana ſa ſirthungulutwana le'si lavaka ku ringana ni ſibakela ſa riwana wa risana; nkathi wuniwana homa yoe kona wu nga va mpupurha kumbe nkwihiiri lo'wu tshoviweke wu koma swinene. Kambe homa ya ſintsandzana hi yona yi vamaka ku tirthisiwa, hikuva a yi fayeki tani hi nkwihiiri. Homa leyi yi endliwa hi ku tſela rimitsu ra nsinya lo'wo nononhwa ngopfu, tani hi wa ſikukutsu, kumbe móndzo, ni yinwana ni yinwana. Loko rimitsu leri ri tſeriwile, ri kuluntsweriwa rendla ſithendzevutana. ſithendzevutana le'si, hi yo "homa".

Homa yi beriwa ~~bi tinhonga~~ le'ta swigombo swo goveka. Tinhonga ~~leti ti~~ vuriwa "mikhobi".

Ntlangu lowu wu tlangiwa e puweni le'ri nga hava mabyanyi la'yo leha, ni maribye, ni magodji, kumbe mithi ~~ni~~ ni magungu. Ku leha ka puwa leri ku tala ku va dzana ~~ra~~ magoza na ku tlulanya. Ku ~~sets~~ pimiwa tipakana timbirhi tlhelo riwana ni riwana ~~ra~~ puwa hi matlhelo mambirhi. Tipakana leti ti ringana ni k'anama ka puwa. Khororo yi fanela ku howisiwa e pakani ni: hi leswaku ku yi ba yi hundza hi ~~le'si kona~~ kona.

Homa yi tlangiwa hi mabuthu mambirhi ya vafana la'va yimaka hi ku ſaſamela, va langutene hi vambirhi-mbirhi. Ntlangu wu sunguriwa hi mufana wa ~~Butu~~ riwana loko a teka khororo a yi veka e hansi e pakani ni, se a yi "gadja" hi nkhobi wakwe: hi leswaku a yi ba ro sungula, yi nghena e puweni e ſikarhi ka ~~watlangi~~ vabeli. Se hi loko ntlangu wu sungurile ku beriwa. Se kutani butu le'ri rhangaka ku yi hundzia ~~eb~~.

768 5/2<sup>x</sup> pakana, ri howisile. Se la'va nga howisa hi vo vo va nga ta teka homa va yi gadja ~~futhi~~ futhi. Yi gadjeriwa kuala pakanini ~~K~~yaleyi yi nga howisiwa e ka yona. Hi leswaku se va ntsintšile matthelo.

Se ntlangu wu fambisato sweswo ku ri karhi ku hlayiwa leswaku thelo riniwana ~~ta~~ ni riniwana yi howisile ka ngani.

Loko mufana wa thelo le'riwana a ringeta ku siva homa le'yi tluleke pakana — yi howile — leswaku yi ala yi beriwa, la'va ~~tha~~ valala va yena va ala, va ku: "Wa tsavu tala! Yi howile! Howe-e-e!"

Loko vambirhi va kuma homa, wuniwana u ringeta ku sivela nala wa yena ~~leswaku~~ hi nkobi leswaku a nga yi bi, a niwi hupisa ~~tha~~: se yena a yi ba, a yi nyiketa lava a yimaka na vona. Na ~~Nak~~ hona a swi ~~humeleteriwi~~ ku ri u sivela munhu ku ba homa hi ku niwi fularhela kumbe ku yima hi thelo le'ri ngafriki ra wena. Loko u swendla, valala va ku va ta ku: "Yima hi zakhu, ~~ta~~ hi nga ta ku ba tinziphu!"

Homa yi biwa hi matimba hikawo, yi ya fika e kule swinene. Nkarhi wuniwana, nkobi wa mutlangi wu nga "vaveka": hi leswaku wu nga biwa wu ko wu tshoveka. Se, ntlangu wa yima: ku kondza loko la'va nga vavekeriwa hi nkobi a ko a ya kuma wuniwana, a vuya na wo. Se ntlangu wu ta ya e mahlweni, loko la'vambirhi la'va nga vavelana mikobi va yi bananisile.

Nkarhi wuniwana ku humeleta ~~ta~~ nhozi ya ku biwa hi nkobi kumbe homa. Itakanyingi vakulukumba loko va lava ku arisa vafana ku bela khororo, va ri: "Homa yi dlele Nwa-Gunyule," kumbe munhu wuniwana loyi va ~~ta~~ tshamaka 'va twa leswaku yi niwi ngandhile.

Loko homa yi howa, la'va nga howisa va ta ku: "Howe-e-e!" Se yi gadjiwa futhi. Khororo yi beriwa vatlangi va ko va karhala, kumbe la'va ~~tha~~ ~~thelo~~ ~~riniwana~~ hluwiwa ka va ko va "khala": hi leswaku va lainwa hi ku hluwiwa. Se la'va nga va kharisa va ku: "Khale-e-e!" Se swi herisa sweswo.

768 6. Tshema (Marumbhavumbhana). K24/12

Tshema i ntlangu lo'wu talaka ku tlangiwa ni vusiku kumbe loko ku ri ni ntsuvi, loko vafana va tshamile va orha ndzilo e hubyeni kumbe e lawini.

ntlangu lowu wu tala ku tlangiwa hi ndzhoho ya vele, ni nkumba, kumbe ūfunengelo ūnwana ni ūnwana leši vafana va kotaka ku tumbeta mavoko ya <sup>e ka ūn</sup> vona, loko va fumbahela tshema. Ndzhoho leyi ya vele hi yona "tshema" ya kona.

loko ntlangu wu sanguriwa, vafana va enghenisa mavoko ya vona e hansi ka ūfunengelo, va fumbaherisa nakulobye e tshema. Se va ya humesa hikwawo ya fumbaheriwile, va ku, e ka la' va phikizanaka na vona: "Vumbhani! Yi le kwihi?" Se valala va vona va ~~fanele~~ ku vumbha laha yi nga kona: va swi endlisa leswi: - Wuniwana wo vona u ta ba mavoko la'ya fumbaheriveke ha riniwe-riniwe a ri karhi a ku: "Bambala, bambala, ū Matšiyo-tšiyo-tšiyo-tšiyo-o-o!" Se kwalaho ritō ra yena ri nga ta <sup>kona</sup> hetelela, loko a ba kona, u ta funungula kona. Loko a yi kuma, se ku ta fihla la' va yimaka na yena. Loko a hupa ku funungula ~~ta~~, ta thela ku fihla la' vo sunqula valala va kwe va ta funungula mandla va komba laha yi nga kona, va ku, hi nomu wuniwe: "Tshema-a-a...." Se vona la' vo sunqula va fanele ku thela va fihla; va thela va vumbhisa valala va vona. Swi ta yisa sweswo thelo riniwana ~~ni~~ riniwana ri ri karhi ri blaya ku ri ri winile ka ngani, se ku tiviwa la' va nga pyisiwa.

Se swi herisa sweswo, ku yoweteriwa la' va nga pya.

Mpfinyanu kumbe ntshimbi i ntlangu lo'wa tsakeriwaka ngopfu hi ~~vandzi~~ varisanyana ya matiko ya Bveša. Vafana vambithi va khomana, <sup>mmiti</sup>~~mmiribha~~, va ringeta ku wiselana e hansi<sup>hi</sup><sup>ku</sup> sombhana ni ku kamana kumbe ku phidjana, hambi ku ri ku sukumetana ni ku ~~tšukumetana~~ e ~~hansi~~ mbvheveletana e hansi. //

Loko wuniwana a wiseriwile e hansi, u ta ringeta hi matimba ku "bibinyuka," a pfuka hi nala wa yena, l'a niwi ~~toiseke~~ pfinyekes, hi ku niwi <sup>h</sup>tivula swivindzi kumbe hi ku tshambonyoka, kumbe hi ku khoma ſisindzi sa byanyi se a titlakusela e henbla, a wisa munghana, a pfuka hi yena.

Nkarhi ~~wuniwana~~ loko l'a vambithi va ~~kwatelene~~ ngopfu karihelene ngopfu swinene, l'a nga henbla a nga tlimba l'a nga hansi ka yena ~~mikolo~~ ~~nkolo~~ mikolo, a niwi lundzutisa mahlo, ya ku lwi-i-i. Kumbe, loko e swilava a nga niwi himetela nhloko ni mmiri hi swibakela, a ko a tshwukelana ni ngati — a niwi ba a ri kathi e niwi vutisa a ku: "U ta swi tshika, ~~mu~~ hi? U khawurile, ~~mu~~ hi? U nge ndzi tšavile!" Se loko muhluriwa a hlamurile leswaku a nge he sw'angeti ni leswaku ~~ute~~ o tšavile, nala wakwe o a ta niwi funyisa misava, se a niwi tshika. Nkarhi wuniwana a nga hatli a niwi tshikile loko a vona leswaku wa ha ri ni vurhena byo lwa, a ~~ku~~ a nga ta <sup>niwi</sup> ~~ndzi~~ pfukela. Hi wo makumu ya swona: se l'a nga hluuriwa o ip ta tshama a tšava l'a niwi ~~hi~~ <sup>ku</sup> leke:

lowu, i ntlangu wa varisi. Ha wona, murisi u kota ku rhuma nakulobye (kumbe ye nwini) e ku ya khayima swifubo.

Simvatha ſendliſiwa leswi:-

Mufana l'a vuyaka e ku khayimeni ka swifubo, teka matluka yo ringana ni ~~nhlayu ya~~<sup>13</sup> Vatisanya-kulobye lava a risaka na vona — ku hlaya hi ye nwini — a ya fumbathela, ya sala ya vonaka funghiwile hi ku khatluriwanya e matumu. ~~Matluka~~ ~~toleti~~ hi ſo "simvatha": kutani l'a ri hlomulaka ſi niwi "Vathile". Hi leswaku hi yena a fanelaka tu ya khayima ~~tribe~~ sariſubo.

Nkathi wuniwana ku tithisiwa tintlhongwe; le'ti mvathaka ~~ra khoti~~ ri funghiwa hi ku khotsiwa ri humesa swihloko swimbiri ~~matshaniweni~~ ya ſiwe. Se l'a ri hlomulaka ~~ra niwi~~ mvatha.

Loko mufana a hlomula tluka kumbe ~~tintlhongwe~~ ritlhongwe le'ti mvathaka, l'a ~~niyeke~~ ni la' vanwana la' va nga mvathiwangiki ni la' va, nga si hlomulaka ſikanwe, va ta ku: "Mvathie! ſi niwi tshwerile!" Loko hikwavo vo hlomula matluka kumbe tintlhongwe le'ti nga mvathiki, ku sala ~~toleti~~ ri mvathaka, hikwavo, hi ~~rito~~ ri niwi, va ta ku: "Si niwi salele! Si salele' nwini wa ſona! Se hi leswaku ku fanele ku tlhela ku ya khayima ye. l'a ha ku vuyaka e ku khayimeni.

La' va nkateko — lava ſi nga va mvathiki — ri ngo za ri perisa sweswo ſi nga va mvathanga ni kaiwe. logi ſi niwi mvathaka ndjhalo, nkathi wuniwana wa khayimeta, a ku: "A. hi.. tlakaneni kunene!" leswi ku ngo titha ku khayimeta mina!" Se la' vanwana va ta teka mikhavi ~~ya~~ vona va niwi hlengela, va ba. Hi ſwona ſwendlaka leswaku logi ſi niwi salelaka ndjhalo a fungha matluka kumbe tinhlo hikwato leswaku ſi ta mvatha l'a rhangaka ku hlomula. Kambe vanakulobye va ta hatla va ſwi vona ku ri wa va ſisa.

ntlangu lowu wu vuriwa Ku Swathana kumbe Šiswathé. Wu tlangiwa hi vafana la' va hlayekenyana. Wuniwana wa vona o sungula ~~hi~~<sup>ka</sup> a khumba wuniwana hi Šaendla, a ku: "Swathe!" Ku khumba loku ~~ku~~<sup>warri</sup> hi ko ku "swatha". Se na yena l'a swathiweke u ta hlongorisa vaniwana, a ringeta hi matimba ku swatha wuniwana wa vona. A swi pfumetiwi ku swatha ye l'a ku swatheke. Loko loyi a hlongoriswaka a kongoma munhu wuniwe ntsena, a tshiketa la' vaniwana, vani la' vaniwana va ta vilela, va ku: "Wa pika!" Nawu hi leswaku ~~mu~~<sup>h</sup> muhlongorisi a fanele ku swatha wuniwana ~~ni~~ wuniwana l'a ngai ku suhi na yena, a handle ka ku kongoma wuniwe ntsena, a pika ku swatha yena.

Loko se ntlangu ~~wu ya e~~ ku heleni — hi leswaku vatlangi ~~se~~ va karhele ku huha — wuniwana wa vona u ta huwekela, a ku: "Si bole! Ntshugulu - we-e-e!" Se la' vaniwana va ta niw'entšanyeta, va vutisa sweswo na vona, va <sup>ti</sup>kathi va tlalamba hi ku tsaka; va boha mafundzu; va khotsa tintiko; va khoma ~~nsin~~ nsisi; kumbe va tshoma ~~hansi~~ tsham'e hansi. Se loko ku vuriwe sweswo, leswaku "si borile" muswathi wa ha pfumeleriwa ku swatha ~~ku~~ a ~~ta~~ loyi a n'kumata a nga si boha fundzu, kumbe ku khoma nsisi, kumbe ku khotsa ritiko, kumbe ku tsham'e hansi. Se loko muswathi a ringeta ku swatha l'a endleke leswi, loyi a ~~ringeta~~ swathiwaka ~~on~~ ta ku "Khotse!" kumbe, "Ndzi bohe fundzu!" kumbe, "Ndzi... khome nsisi!" a vula hi ku niwi komba fundzu leri a ri boheke, kumbe nsisi lowu a wu khomeke, kumbe ritiko leri a ri khotseke.

Se galoye a hlutekeke ku swatha, hi yena ſi niwi boleleke. U ta dya na ſo, ſi niwi guluguda, e ndzeni. Se vafana hikwavo va ~~ta~~ to: ba mfe, va ~~tiyela~~ tiyela e makaya, va ri kathi va ku: "Si bole! Ntshugulu - we-e-e!" ko tala-tala, va ko va ya fika: e makaya.

Ntlangu lowu, wu te hi ku fananyana ni  
 Šiswathé; ntsena wu hambana na ſona hi leswi ku  
 nga hlongorisiwíki munhu loko ku tlangiwa ~~ntlangu~~ wona  
 lowu; vatlangi va wona va swathana hi ku vulavula  
 hi nomu ntsena. Maho u ta la k'endliwa loko vafana va  
 hetile ku ſuša, se va hambana hi mihi, va kongoma  
 e makaya.

Se, ku ta...ku...laha va hambanaka, mufana  
 wuniwana ~~ta~~ vitana wuniwana wa vanakulobye hi vito  
 ta kwe, a endla ongeti lava ku ~~m'byela~~  
 m'byela swo m'byela, a ku: "He handzuwe,  
 Mzamani!..." Se Mzamani loko a ~~hlem~~ pfumela, a  
 ku "He-e-e!" kumbe a ku: ~~Hye-bo!~~ "Hye-vo!" /a niwi  
 Vitaneké u ta ku: "Maho!..." Swi fana ni loko  
 munhu a swathiwile. Se /a swathi siweke sweswo  
 na yena o ta ~~tiringeta~~<sup>ku</sup> luka manu yo phasa  
 wuniwanda-vu, hi ku niwi vulavurisa a ko a  
 tirivala, se a ~~ka~~ ~~ka~~ ~~yene~~ niwi vitana kumbe a  
 niwi vitana<sup>vutiga</sup> tani hi loko a lava ku niwi byela  
 swo hlamarisa, kumbe swo tsakisa. Se loko  
 yoloyi a vitainisiwáka ſisweswo a lo tshukar a  
 te: "Hyevo!" loka va ri kathi va dya mabulu, /a  
 niwi ~~chiyo~~ rhiyeké u ta hatla a ku: "Maho!"  
 Hi leswaku a niwi swathile; o ta dya na  
 ſo (ſivungu).

768

## 11. "Pa, pa, pa, pa, pa-a-a."

lowu : ntlangu wa vana la'vatsongo ngopfu  
 la'va nga si dyondzaka mitlangu ya vafana la'va  
 risaka.

Nkulukumba u khoma ~~maswandla~~ swa nwana a  
 nwi phokoterisa a ti kathri a ku: "Pa, pa, pa, pa  
 pa-a-a..... la'ku hava; ~~orizwalo~~ la'sikona." U vula  
 leswaku "...la'ku hava" loko a khomisa ~~inana matham~~  
 ūhlangi mathamya ~~inana~~ hi swandla; loko ū si khoma  
 mathamya ye nkulukumba, u ta ku: "la'sikona."  
 Swi endlisiwa sweswo ~~ku~~ vuyeleriwa ko tala-tala,  
 nkulukumba a ku: "Pa, pa, pa, pa, pa-a-a..... la'ku  
 hava; la'sikona. Pa, pa, pa, pa, pa-a-a..... la'ku  
 hava la'sikona."

## 12. Ku famba hi Mavoko.

Vafana la'va tivaka ntlangu lowu swinene-nene a  
 hi vangani, a va hlayanga, ~~hi~~kuva i ntlangu wo  
 nononhuwa.

Wu endlisiwa leswi: Mufana u korhami ~~e hansi~~  
 a khoma e hansi hi swandla swa yena, a ti kathri  
 a pinyulusa milenge ya kwe yi langu ta henhla; a  
 tlhela a yi ~~thotsa~~ khotsela e mahlweni yi langu ta  
 le~~a~~ yaka konas~~se~~: se a yimisa sweswo. Loko a  
 yimise sweswo hi mavoko, wa swikota ku famba  
 ha wond~~a~~, mpfhuka lo'wolehanyana. A hi ku tsakisa  
 ka swoza ku vona mufana a famba hi ndlela  
 leyi hi mandla! ~~Vononku tsakisa~~ Ku tala ku ta  
 vunyingi ku ta hlalela singita leri ra ku famba  
 hi mavoko.

~~13. Šikhwita-khwitana~~13. Šikhwita-khwitana.

Na wona lowu, tani hi mitlangu ~~hi~~ hitwayo ya vafana va Vutsonga, i ntlangu wo tsakisa swihene.

Vafana va yima hi rišaša va khome ~~nenge~~  
~~nkondzo~~ wa nenge wuniwe, ~~ta yime hi lo'wuniwana~~  
hi voko, va yime hi lo'wuniwana. Se va ta phikizana  
hi ku tsutsuma va ri tano hi nenge wuniwe-wuniwe,  
Va vona pa nga ta rhanga a ya fika e  
pakanini le'yi nga pimiwa hi vo vatlangi lava.

I ntlangu wo nanonhwa na wona kutani wu  
tiyisa milenge ni switho swa la'va wu tlangaka hi ku  
tsutsuma va ku: ~~Khwiti! Khet! Khwiti! Khwiti! Khwiti!~~  
~~Khwiti! Khwiti! Khwiti! Khwiti!~~.....

~~14. Ku. Pinyuluka~~

Itlangu lowu wu tala ku tlangiwa loma ku nga ni  
byanyi ~~le'kayotsaka~~ le'byotsakama, le'byarihlaza.

E ku sunguleni, vafana va ~~pasamela~~ se va  
nkhisama hi matsolo va ~~khabe~~ hansi hi mandla; se  
va gime ta tinhloko ~~e hansi~~ ta vona e hansi.  
Se loko va yimekise sweswo, wuniwana ~~ta~~ ku:  
"A hi yeh!" Se va suka va ku: pinyuluku, — va  
pfuka; pinyuluku, — va pfuka. ~~va ko~~ Va ta  
endlisa sweswo va ko va ya fika laha va  
nga pimelana ku ni va ta ~~fika~~ ya fika kona.  
L'a nga ta rhanga ku fika kona, hi yena  
l'a tluleke va nakulobye.

### 15. Ku Pakanisa.

Vafana va tsakela ngo pfu ku gadja ſilo le'si nga kulenyana na vona, hikuva swa va tsakisa ku vona la'va tlulaka hi tipakana ni l'a nga ni tihupa. Ntlangu lowu w'endliwa hi tindlela to talanyana: tan hi ku dzima mhandzi yi ku dzi! kumbe ku veka ribye kumbe ſilo ſinwana e rivaleni, e mpfhukeninyana: se va ſi hoſetela hi tinhonga; kumbe hi maribye; kumbe hi magavadi ya misava. Se, l'a nga ta rhanga a ſi gadja, hi ye l'a va tluleke — u ni tipakana. L'a hupaka ngopfu u ni tihupa.

Mikarhi yiniwana ntlangu lowu wu nga endliwa hi miseve; ku phikizaniwa hi ku tsopa ſinwana le'si pimiweker ku pakanisa ſona.

### 16. Ku Yima hi Nhloko.

Varisanyna va khidzama e hansi hi matsolo, va gimeka tintloko ta vona e hansi, va khomelela swisindzi swa byanyi — hi mandla ya vona. Se va ta yima hi tintloko, ~~jemilenge~~ ~~jemilenge~~ yi klesku thwisi! yi kongoma e mpfhukeni. Va ta yimisa sweswo nkarhi lo'woleha, va ko va karhala ~~va~~, ku sala wuniwe ntsena a ~~te~~ phyeleka! vanakulobye ha wuniwe-wuniwe — Va wile. Se ye yaloyi a saleke swakwe-swakwe a te whe! hi ye a ~~u~~ tluleke vanakulobye.

### 17. Ku Tumbelana.

~~E ntlangwini lowu vafana va avana va va mabuthu~~

768

K24/12

18\*

## 768 17. Ku Tumbelana.

Entlangwini lowu vafana va avana, va va  
mabuthu mambirthi. Se buthi le'ro thanga ri suka ti  
ya tumbela: vanwana e henhla ka mirthi, vanwana e  
madulwini, vanwana magungwini, kumbe ku niwana ni  
kuiwana ~~ta~~ laha va vonaka leswaku va nge kumiwi.

Se loko ku hundze nkathanyana, va tumberile,  
la'va buthi le'ri nwana va ta huwelela, va ku: "Vitanani!  
" Se la'va tumbelake (loko va hetile ku  
tumbela) va ta vitana, va ku: "U-u-uui!" Se la'va  
~~va~~ ~~lava~~ valala va vona va ta famba va va lava  
hikwako-kwako, va ko va va kuma hikwavo ka vona.  
Loko va hluleke ku kuma wuniwana wa vona, va ta  
ku: "Iti tsandzekile! ~~Huma~~ Huma, hi tsändzekile!" Se ku  
ta tlhela ku ya tumbela. ~~la'~~ va yimakai ni la' nga  
tsandzekiwa. Loko ~~va~~ va kumetela hikwavo, ku ta  
tumbela volavo ~~va~~ ~~va~~ buthi teri a ri lava.

End. S. 768.....